

Na osnovu člana 16, člana 61. stav 1, člana 64. i člana 71. stav 1, Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), te člana 14. stav 1 i 2, Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/09), generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi:

PRAVILNIK

O UPOTREBI MJERNIH JEDINICA U CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU

DIO PRVI

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

Ovim Pravilnikom se propisuje upotreba mjernih jedinica u civilnom zrakoplovstvu u operacijama u zraku i na zemlji.

Član 2.

(Primjena)

Mjerne jedinice navedene u ovom Pravilniku će u svom radu upotrebljavati sve službe u civilnom zrakoplovstvu.

Član 3.

(Definicije)

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

- a) amper (A): amper je takva jačina električne struje koja bi, kada bi se održavala u dva paralelna, beskonačno duga provodnika zanemarljivo malog kružnog presjeka, koji se nalaze u vakumu na međusobnom rastojanju od 1 metra, proizvela između provodnika silu jednaku 2×10^{-7} njutna po metru dužine;
- b) bekerel (Bq): aktivnost određenog radionuklida pri kojoj dolazi do jednog spontanog nuklearnog prijelaza u sekundi;
- c) kandel (Cd): jačina svjetlosti, u okomitom smjeru, površine 1/600 000 metra kvadratnog crnog tijela na temperaturi smrzavanja platine i pod pritiskom od 101 325 njutna po metru kvadratnom;
- d) celzijusova temperatura ($t^{\circ}\text{C}$): celzijusova temperatura je jednaka razlici između dvije termodinamičke temperature T i T_0 pri čemu je T_0 jednako 273,15 kelvina;

- e) kulon (C): količina elektriciteta koju u jednoj sekundi prenese električna struja od jednog ampera;
- f) stepen celzijusa (°C): poseban naziv za jedinicu kelvin koji se koristi za prikazivanje vrijednosti celzijusove temperature;
- g) farad (F): kapacitivnost kondenzatora između ploča u kojem se pojavljuje razlika potencijala od 1 Volt kada se puni količinom elektriciteta jednakog 1 kulonu;
- h) stopa (ft): dužina tačno 0,3048 metara;
- i) grej (Gy): energija koju ionizujuće zračenje preda elementu mase određenog materijala koja odgovara 1 džulu po kilogramu;
- j) henri (H): induktivnost zatvorenog kola u kojem se proizvede elektromotorna sila od jednog volta, kada se električna struja koja prolazi kolom jednako mijenja za jedan amper po sekundi;
- k) herc (Hz): frekvencija periodične pojave čiji je period 1 sekunda;
- l) ljudski rad: ljudske sposobnosti i ograničenja koja imaju uticaj na sigurnost i efikasnost zrakoplovnih operacija;
- m) džul (J): rad izvršen djelovanjem sile od 1 njutna na putu dužine 1 metar u smjeru sile;
- o) kelvin (K): jedinica termodinamičke temperature koja predstavlja 1/273,16 termodinamičke temperature trojne tačke vode;
- p) kilogram (kg): jedinica mase jednaka masi međunarodnog etalona kilograma;
- r) čvor (kt): brzina jednaka 1 nautičkoj milji na sat;
- s) litar (L): jedinica zapremine ograničena na mjerjenje tečnosti i gasova koja je jednaka 1 kubnom decimetru;
- t) lumen (lm): svjetlosni fluks koji u prostornom uglu od 1 steridijana emituje tačkasti izvor koji ima homogenu jačinu od 1 kandela;
- u) luks (lx): osvjetljenost koju proizvode svjetlosni fluks od 1 lumena koja je homogeno raspoređena po površini od 1 kvadratnog metra;
- v) metar (m): put koji svjetlost prođe u vakumu u vremenu od 1/299 792 458 sekunde;
- z) mol (mol): količina supstance sistema koji sadrži toliko elementarnih jedinki koliko ima atoma u 0,012 kilograma ugljenika 12.;
- aa) nautička milja (NM): dužina od tačno 1852 metra;
- bb) njutn (N): sila koja tijelu koje ima masu od 1 kilograma daje ubrzanje od 1 metra u sekundi na kvadrat;
- cc) om (Ω): električni otpor između dviju tačaka provodnika kada stalna razlika potencijala od 1 volta, koja postoji između tih dviju tačaka, proizvodi u tom provodniku struju od 1 ampera, pri čemu u tom provodniku nema nikakve elektromotorne sile;
- dd) paskal (Pa): pritisak ili opterećenje od 1 njutna po metru kvadratnom;

- ee) radijan (rad): ugao u ravni između dva poluprečnika kruga koji na njegovom obimu odsjecaju luk dužine jednak poluprečniku;
- ff) sekunda (s): trajanje od 9192631770 perioda zračenja koje odgovara prijelazu između dva hiperfina nivoa osnovnog stanja atoma celzijusa 133;
- gg) simens (S): električna provodljivost provodnika u kojem električna potencijalna razlika od 1 volta proizvodi struju jačine 1 amper;
- hh) sivert (Sv): jedinica za ekvivalentnu dozu zračenja koja odgovara 1 džulu po kilogramu;
- ii) steradijan (sr): prostorni ugao koji, imajući tjeme u središtu sfere, odsjeca na površi te sfere površinu jednaku površini kvadrata čije su stranice dužinom jednakim poluprečniku sfere;
- jj) tesla (T): gustoća magnetnog fluksa koji daje magnetni fluks od 1 vebera po kvadratnom metru;
- kk) tona (t): masa jednakih 1000 kilograma;
- ll) volt (V): jedinica električne potencijalne razlike i elektromotorne sile koja predstavlja razliku između dviju tačaka provodnika kroz koji prolazi stalna struja od 1 ampera, kada je snaga rasuta između tih dviju tačaka jednakih 1 vatima;
- mm) vat (W): snaga koja za jednu sekundu izvrši rad od 1 džula;
- nn) veber (Wb): magnetni fluks koji, kada prolazi kroz kolo od jednog jedinog zavojka, a koji je takav da njegovim jednolikim smanjivanjem i dovođenjem na nulu tokom 1 sekunde, proizvede u kolu elektromotornu silu od 1 Volt.

Član 4.

(Usklađenost)

Ovaj Pravilnik je u skladu sa međunarodnim standardima i preporučenom praksom ICAO-a sadržanim u Aneksu 5 Čikaške konvencije.

DIO DRUGI
STANDARDNA PRIMJENA MJERNIH JEDINICA

Član 5.

(Jedinice SI sistema)

Međunarodni sistem jedinica koristi se u skladu sa članom 7. ovog pravilnika, kao standardni sistem mjernih jedinica za sve aspekte operacija u zraku i na zemlji u međunarodnom civilnom zrakoplovstvu i kao takav će se primjenjivati u civilnom zrakoplovstvu u BiH.

Član 6.

(Prefiksi)

Prefiksi i simboli prikazani u tabeli 1., koriste se za obrazovanje imena i simbola decimalnih umnožaka i dijelova jedinica SI sistema.

Tabela 1 - Prefiksi SI jedinica

Muliplikacioni faktor	Prefiks	Simbol
1 000 000 000 000 000 000 = 10^{18}	eksa	E
1 000 000 000 000 000 = 10^{15}	peta	P
1 000 000 000 000 = 10^{12}	tera	T
1 000 000 000 = 10^9	giga	G
1 000 000 = 10^6	mega	M
1 000 = 10^3	kilo	k
1,00 = 10^2	hekto	h
1,0 = 10^1	deka	da
0,1 = 10^{-1}	deci	d
0,01 = 10^{-2}	centi	c
0,001 = 10^{-3}	mili	m
0,000 001 = 10^{-6}	mikro	μ
0,000 000 001 = 10^{-9}	nano	n
0,000 000 000 001 = 10^{-12}	piko	p
0,000 000 000 000 001 = 10^{-15}	femto	f
0,000 000 000 000 000 001 = 10^{-18}	ato	a

Član 7.

(Jedinice izvan SI sistema)

(1) Jedinice izvan SI sistema navedene u Tabeli 2., koriste se umjesto ili kao dodatak SI jedinica, kao primarnih mjernih jedinica, samo na način kao što je prikazano u Tabeli 4.

Tabela 2 - Jedinice izvan SI sistema koje se koriste uz SI sistem

Specifične veličine u tabeli 4 koje se odnose na	Jedinica	Simbol	Definicija (u smislu SI jedinica)
Masa ugao u ravni	tona	t	$1t=10^3\text{kg}$
	stopen	°	$1^\circ=(\pi/180)\text{rad}$
	minuta	'	$1'=(1/60)^\circ=(\pi/10800)\text{rad}$
	sekunda	"	$1''=(1/60)'=(\pi/648000)\text{rad}$
temperatura	stopen Celzijusa	°C	$1^\circ\text{C}=1\text{K}^{\text{a)}$
	minuta	min	$1 \text{ min}=60 \text{ s}$
	sat	h	$1 \text{ h}=60 \text{ min}=3600 \text{ s}$
vrijeme	dan	d	$1 \text{ d}=24 \text{ h}=86\,400 \text{ s}$
	sedmica, mjesec, godina		
zapremina	litar	L	$1\text{L}=1 \text{ dm}^3=10^{-3}\text{m}^3$

$$\text{a)} \quad t_K = t_C + 273.15$$

(2) Privremeno se dozvoljava korišćenje jedinica izvan SI sistema navedenih u Tabeli 3 kao alternativnih mjernih jedinica isključivo za specifične veličine navedene u Tabeli 4.

(3) Primjena mjernih jedinica za određene veličine koje se koriste u operacijama u zraku i na zemlji u međunarodnom civilnom zrakoplovstvu vrši se u skladu sa Tabelom 4.

DIO TREĆI

MJERNE JEDINICE KOJE SE KORISTE U OPERACIJAMA U ZRAKU I NA ZEMLJI

Član 8.

(Alternativne jedinice)

U Tabeli 3 navedene su alternativne jedinice koje su dozvoljene za privremenu upotrebu sa jedinicama SI sistema.

Tabela 3 - Alternativne jedinice izvan SI sistema

Specifične veličine u tabeli 4 koje se odnose na	Jedinica	Simbol	Definicija (u smislu SI jedinica)
rastojanje (veće)	nautička milja	NM	$1 \text{ NM} = 1852 \text{ m}$
rastojanje (vertikalno) ^{a)}	stopa	ft	$1 \text{ ft} = 0,3048$
brzina	čvor	kt	$1 \text{ kt} = 0,514\,444 \text{ m/s}$

^{a)} apsolutna, nadmorska, relativna visina, vertikalna brzina

Član 9.

(Standardna primjena)

U Tabeli 4 prikazana je standardna primjena specifičnih mjernih jedinica u civilnoj zrakoplovnoj navigaciji u operacijama u zraku i na zemlji.

Tabela 4 - Standardna primjena specifičnih mjernih jedinica

a) Pravac/mjesto/vrijeme:

Veličina	primarna jedinica (simbol)	alternativna jedinica izvan SI (simbol)
apsolutna visina	m	ft
Površina	m^2	-
rastojanje (veće) ^{a)}	km	NM
rastojanje (kraće)	m	-
nadmorska visina	m	ft
trajanje leta	h, min	-
relativna visina	m	ft
geografska širina	$^\circ$ ' "	-
Dužina	m	-
geografska dužina	$^\circ$ ' "	-
ugao u ravni (kad je potrebno koriste se deseti dijelovi stepena)	$^\circ$	-
dužina poletno-sletne staze	m	-
vidljivost duž poletno-sletne staze	m	-
kapaciteti rezervoara ^{b)}	L	-
Vrijeme	s min h d sedmica mjесец godina	-
vidljivost ^{c)}	km	-
Zapremina	m^3	-
smjer vjetra (smjer vjetra, osim za sletanje i poletanje, izražava se u pravim stepenima; za slijetanje i polijetanje smjer vjetra izražava se u magnetnim stepenima)	$^\circ$	-

^{a)} prema potrebi, u navigaciji obično preko 4000 m,

^{b)} avionsko gorivo, hidraulične tečnosti, voda, ulje i boce sa kiseonikom pod pritiskom

^{c)} vidljivost manja od 5 km, može se iskazati u metrima (m)

b) Masa:

Veličina	primarna jedinica (simbol)	alternativna jedinica izvan SI (simbol)
gustoća zraka	kg/m ³	-
gustoća površine	kg/m ²	-
kapacitet tereta	kg	-
gustoća tereta	kg/m ³	-
gustoća (mase)	kg/m ³	-
kapacitet goriva (gravimetrijski)	kg	-
gustoća gasa	kg/m ³	-
bruto masa ili korisni teret	kg t	-
nosivost dizalice	kg	-
linearna gustoća	kg/m	-
gustoća tečnosti	kg/m ³	-
Masa	kg	-
moment inercije	kg·m ²	-
moment impuls-a	kg·m ² /s	-
Impuls	Kg·m/s	

c) Sila:

Veličina	primarna jedinica (simbol)	alternativna jedinica izvan SI (simbol)
zračni pritisak (opšti)	kPa	-
podešavanje visinomjera	hPa	-
atmosferski pritisak	hPa	-
moment savijanja	kN·m	-
Sila	N	-
pritisak dovoda goriva	kPa	-
hidraulički pritisak	kPa	-
moduli elastičnosti	MPa	-
Pritisak	kPa	-
opterećenje	MPa	-
površinski napon	mN/m	-
Potisak	kN	-
obrtni moment	N·m	-
Vakum	Pa	-

d) Mehanika:

Veličina	primarna jedinica (simbol)	alternativna jedinica izvan SI (simbol)
brzina u odnosu na zrak ^{a)}	km/h	kt
ugaono ubrzanje	rad/s ²	-
ugaona brzina	rad/s	-
energija ili rad	J	-
ekvivalentna osovinska snaga	kW	-
frekvencija	Hz	-
brzina u odnosu na zemlju	km/h	kt
Udar	J/m ²	-

kinetička energija koju apsorbiju kočnice	MJ	-
linearno ubrzanje	m/s ²	-
Snaga	kW	-
brzina trimovanja	°/s	-
osovinska snaga	kW	-
Brzina	m/s	-
vertikalna brzina	m/s	ft/min
brzina vjetra ^{b)}	m/s	kt

^{a)} brzina u odnosu na zrak se u letačkim operacijama ponekad pojavljuje kao Mahov broj

^{b)} konverzija 1kt = 0,5 m/s se koristi za predstavljanje brzine vjetra u ICAO aneksima

e) Protok:

Veličina	primarna jedinica (simbol)	alternativna jedinica izvan SI (simbol)
protok zraka u motoru	kg/s	-
protok vode u motoru	kg/h	-
potrošnja goriva (specifična)		
klipni motori	kg/(kW · h)	-
Turbo-osovinski motori	kg/(kW · h)	-
mlazni motori	kg/(kN · h)	-
protok goriva	kg/h	-
brzina punjenja rezervoara za gorivo (gravimetrijski)	kg/min	-
protok gasa	kg/s	-
protok tečnosti (gravimetrijski)	g/s	-
protok tečnosti (zapreminski)	L/s	-
protok mase	kg/s	-
potrošnja ulja		
gasna turbina	kg/h	-
klipni motori (specifično)	g/(kW · h)	-
protok ulja	g/s	-
kapacitet pumpe	L/min	-
protok zraka kroz ventilaciju	m ³ /min	-
viskoznost (dinamička)	Pa · s	-
viskoznost (kinematička)	m ² /s	-

f) Termodinamika:

Veličina	primarna jedinica (simbol)	alternativna jedinica izvan SI (simbol)
koeficijent prenosa topline	W/(m ² ·K)	-
protok topline po jedinici površine	J/m ²	-
brzina protoka topline	W	-
vlažnost (apsolutna)	g/kg	-
koeficijent linearног širenja	°C ⁻¹	-
količina topline	J	-
temperatura	°C	-

g) Elektricitet i magnetizam

veličina	primarna jedinica (simbol)	alternativna jedinica izvan SI (simbol)
kapacitet	F	-
provodnost	S	-
provodljivost	S/m	-
gustoća struje	A/m ²	-
jačina električne struje	A	-
jačina električnog polja	C/m ²	-
električni potencijal	V	-
elektromotorna sila	V	-
jačina magnetnog polja	A/m	-
magnetni fluks	Wb	-
gustoća magnetnog fluksa	T	-
snaga	W	-
količina elektriciteta	C	-
otpor	Ω	-

h) Svjetlo i povezana elektromagnetsna zračenja:

veličina	primarna jedinica (simbol)	alternativna jedinica izvan SI (simbol)
osvjetljenost	lx	-
luminacija	cd/m ²	-
emisija svjetlosnog fluksa	lm/m ²	-
svjetlosni fluks	lm	-
jačina svjetlosti	cd	-
količina svjetlosti	lm · s	-
energija zračenja	J	-
talasna dužina	m	-

i) Akustika:

veličina	primarna jedinica (simbol)	alternativna jedinica izvan SI (simbol)
frekvencija	Hz	-
gustoća mase	kg/m ³	-
nivo buke	dB ^{a)}	-
period, periodično vrijeme	s	-
intenzitet zvuka	W/m ²	-
snaga zvuka	W	-
zvučni pritisak	Pa	-
zvučni nivo	dB ^{a)}	-
statički pritisak (trenutni)	Pa	-
brzina zvuka	m/s	-
zapreminska brzina (trenutna)	m ³ /s	-
talasna dužina	m	-

^{a)} Decibel (dB) je odnos koji se može koristiti kao jedinica za izražavanje nivoa zvučnog pritiska i nivoa snage zvuka. Kada se ovako koristi mora se navesti referentni nivo.

j) Nuklearna fizika i ionizujuće zračenje:

veličina	primarna jedinica (simbol)	alternativna jedinica izvan SI (simbol)
apsorbovana doza	Gy	-
brzina apsorbovane doze	Gy/s	-
aktivnost radionuklida	Bq	-
ekvivalentna doza	Sv	-
izloženost zračenju	C/kg	-
brzina primanja doze zračenja	C/kg · s	-

DIO ČETVRTI
PREDSTAVLJANJE DATUMA I VREMENA U NUMERIČKOM OBLIKU

Član 10.

(Predstavljanje datuma)

(1) Datum u numeričkom obliku se piše sljedećim redoslijedom: godina; mjesec; dan. Elementi datuma su:

- a) četiri cifre koje predstavljaju godinu, s tim što se cifre koje predstavljaju vijek mogu izostaviti ako neće izazvati konfuziju,
- b) dvije cifre koje predstavljaju mjesec,
- c) dvije cifre koje predstavljaju dan.

(2) Razdvajanje elemenata radi lakšeg vizuelnog uočavanja i razumjevanja, kao separator se koristi razmak ili crtica. Na primjer 22. novembar 1988 se može pisati u sljedećim oblicima:

- a) 19881122
- b) 1988-11-22 ili 88-11-22
- c) 1988 11 22 ili 88 11 22

Član 11.

(Predstavljanje vremena)

(1) U predstavljanju vremena u numeričkom obliku koristi se redoslijed sati-minuti-sekunde:

- a) sati se predstavljaju dvjema ciframa od 00 do 23 u 24-časovnom sistemu računanja vremena, nakon kojih slijede minute i sekunde,
- b) minute se predstavljaju dvjema ciframa od 00 do 59 nakon kojih, ukoliko je potrebno, slijede sekunde,
- c) sekunde se predstavljaju dvjema ciframa od 00 do 59

(2) Ukoliko je neophodno, radi lakšeg razumijevanja i uočavanja, za razdvajanje sati, minuta i sekundi koristi se dvotačka. Npr 4 sata, 33 minuta i 25 sekundi poslije podne se piše u sljedećem obliku:

163325 ili 16:33:25

(3) Kombinacija datuma i vremena se piše redoslijedom godina-mjesec-dan-sat-minut-sekunda. Npr 10 sati, 20 minuta i 16 sekundi prije podneva, 11 aprila 2010 godine se piše u sljedećem obliku:

20100411102016 ili u nekoj od kombinacija navedenih u članovima 10 i 11.

Član 12.

(Datumi prestanka korišćenja alternativnih jedinica)

Za nautičku milju i stopu još nije utvrđen datum prestanka korišćenja.

Član 13.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

**Broj:1-3-02-2-377-1/11
Datum: 07.03.2011.godine**

**Generalni direktor
Đorđe Ratkovica, s.r.**